



education

Department:
Education
North West Provincial Government
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

HLAHLobo YA BOHARE BA SELEMO YA POROFENSE

SEHLOPHA SA 6

**SESOTHO PUO YA LAPENG
MOSEBETSI:5
DIKARABO TSE LEBELLETSWENG
PHUPJANE 2024**

MATSHWAO: 50

Pampiri ena e na le maqhepe a 3.

POTSO 1	DIKARABO	MATSHWAO
1.1	C- .Phepo e ntle√	1
1.2	A- Tse sa aheng mmele.√	1
1.3	B – mmele ya rona.√	1
1.4	Mabenkeleng.√	1
1.5	Ho futsaneha/ho hloka/ho hlopheha/ho phela ka thata/karabo ya moithuti ka mong. √	1
1.6	Dikolong. √	1
1.7	Ho tla le dijo tse lokisitsweng lapeng/ho itlela mofao.√	1
1.8	Ba reka dipompong/masimba/jwala/dithethefatsi/matekwane/kwae/(hubbly)/karabo ya moithuti ka mong. √	1
1.9	Hore re hlokomela dijo tseo re di jang/re hlokomela mmele ya rona/ho bohlokwa ho ikwetlisa/karabo ya moithuti ka mong. √	1
1.10	O bonahala ka mmele o kwenneng o matla. √	1
1.11	Hore o dule o le morolo o le matla/Karabo ya moithuti ka mong.√	1
1.12	Ba ne ba tlo lofela sekolo/ba ne ba tlo tlohela sekolo/ba ne ba sa tlo sebetsa hantle dithutong/ba ne ba tlo bolawa ke tlala/ba ne ba tlo utswa dijo tsa bana ba bang kapa tsa matijhere/karabo ya moithuti ka mong.√	1
1.13	Ho ba mahlahahlaha/mafolofolo/Karabo ya moithuti ka mong. √√	2
1.14	Karabo ya moithuti ka mong,mohlala:nka utlwa bohloko/nka kgena/nka hlonama hobane ke tlo dula ke kgathetse/ke le botswa/ke tlo nona/ke tlo kula/ha ke tlo kgona ho sibolla talente ya ka/ha ke tlo kgona ho phethahatsa/ntshetsa pele ditoro tsa ka/Nka thaba hobane ha ke rate dipapadi/ho bapala /hobane ke ile ka lemala dipapading jj.√√	2
1.15	Karabo ya moithuti ka mong,mohlala;Ho nka karolo dipapading hobane ke tla dula ke le morolo ke le mafolofolo/ke le matjato/ke phetse hantle/Nka dula ke shebelletse thelevishene hobane ke ithuta dipalo thelevisheneng/ke shebella ditaba jj.√√	2
1.16	E, hobane ba ka thulwa ke dikoloi/ba ka lemala ba tshwarwa poho/ba ka hlhelwa ke dikotsi tse tshwanang le ho kwetelwa le ho hlekefetswa/karabo ya moithuti ka mong .√√	2
		20
POTSO 2		
2.1	C – Phepo e mpe√	1
2.2	A-Bana ba sekolo√	1
2.3	7.√√	2
2.4	Ba ka kula/nona/ba botswa/ba ka se sebetse hantle dithutong/ba ka dula ba kgathetse.√ Karabo ya moithuti ka mong.	1
2.5	Ke motho ya jang haholo.√	

2.6	Mme/ntate/nkgono/malome/batswadi/ntatemoholo/rakga di/Karabo ya moithuti ka mong√.	1								
2.7	Karabo ya moithuti ka mong/E,ke ile ka ja dijo tse jewang sekolong/motswalle wa ka o ile a ja le nna/ titjhere e ile ya ntshiela/ke ile ka ja ha ke fihla lapeng.√	1								
2.8	Karabo ya moithuti ka mong/Nka mo etsetsa mofaho hore a ithute ho ja dijo tse ahang mmele/tse loketseng mmele wa hae/ho qoba hore a lo reka dipompong/kwae masimba/dijo tse sa ahang mmele/matekwane dithethefatsi/jwala ka tjelete/ho bapala "zwepe" jj.√√	2								
		10								
POTSO 3										
	Dintlha tse lebelletsweng									
3.1	Monna ya mathang dimarathone o ne a ikwetlisa.√	1								
3.2	O ne a ikwetlisa hoseng le mantsiboya.√	1								
3.3	Kulo ya sethunya e mo thuntse ka phoso√	1								
3.4	Batho ba ne ba lwana.√	1								
3.5	Kulo ya tshwarwa ke mesifa e teteang.√	1								
3.6	Sepetlele dingaka tsa mo phallela.√	1								
3.7	O pholositswe ke boikwetliso bo matla.√	1								
	(Dikarabo tse ding ho tswa ho baithuti).									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekanyetso</th> <th>Matshwao</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dintlha</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Tshebediso ya puo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Matshwao kaofela</td> <td>$10 \div 2 = 5$</td> </tr> </tbody> </table>	Tekanyetso	Matshwao	Dintlha	7	Tshebediso ya puo	3	Matshwao kaofela	$10 \div 2 = 5$	
Tekanyetso	Matshwao									
Dintlha	7									
Tshebediso ya puo	3									
Matshwao kaofela	$10 \div 2 = 5$									
		05								
POTSO 4										
4.1	Baithuti ba reka dijo kae ? Karabo ya moithuti ka mong.√	1								
4.2	Baithuti ba reka dijo√	1								
4.3	D√ iproteini di thusa mmele jwang?.√	2								
4.4	Bana ba fuwa dijo sekolong.√	1								
4.5	Baithuti ba ne ba ja haholo. Karabo ya moithuti ka mong√	1								
4.6	Lefapha la Thuto le eleletswa hore ho na le bana ba lapang√.	1								
4.7	Baithuti ba Rata Thuto ha ba ye mabenkeleng√	1								
4.8	Tjhe bo! Re ne re sa mo sebe. Ke sebe ho ntsha moya nameng Karabo ya moithuti ka mong √√	2								
4.9	O bolela hore ba ruile/ba na le tsohle/ha ba hloke letho/ba a ikgona/karabo ya moithuti ka mong √√	2								
4.10	Baithuti ba rwetse dieta tse ntsho/karabo ya moithuti ka mong.√√	2								
4.11	Bana ba reka dijo tse sa ahang mmele.√	1								
		15								
	MATSHWAO KAOFELA	50								